



# basic education

Department:  
Basic Education  
**REPUBLIC OF SOUTH AFRICA**

## **SENIOR CERTIFICATE EXAMINATIONS/ NATIONAL SENIOR CERTIFICATE EXAMINATIONS**

**SEPEDI LELEMETLALELETŠO LA PELE (FAL)**

**LEPHEPHE LA BORARO (P3)**

**MOPITLO/PHUPU 2024**

**TLHAHLO YA GO SWAYA**

**MEPUTSO: 100**

**Palomoka ya matlakala a tlhahlo ya go swaya ke 11.**

## KAROLO YA A: DITAODIŠO

### POTŠIŠO YA 1

**Ditaodišo tšeo di botšišitšwego.**

1.1 Toro yeo nka se e lebalego. **Ke taodišokanego.**

**Tihalošo ya taodišokanego.**

Taodišokanego e laodiša tiragalo ye e fetilego. E ka ngwalwa go tšwa lehlakoreng le lengwe le le lengwe.

**Molekwa a ka tšweletša tše di latelago:**

- Seo a se lorilego.
- Seo se diragetšego.
- Mabaka ao a dirago gore a se ke a e lebala.
- Ka mokgwa wo e mo amilego ka gona.

[50]

1.2 Bophelo ke semphekgo. **Ke taodišotlhaloši.**

**Tihalošo ya taodišotlhaloši.**

Ka taodišotlhaloši, mongwadi o hlaloša selo se sengwe gore mmadi a kgone go itemogela sona.

**Molekwa a ka tšweletša tše di latelago:**

- Bophelo pele ga tiragalo ye.
- Seo se diragetšego le gore se diragetše bjang.
- Tšeo di fetogilego.
- Mabaka ao a hlotšego diphetogo.
- Diphetogo tšeo di ama bjang bophelo.

[50]

1.3 Ge ke gopola ngwaga wa 2020 ke nolega mooko. **Ke taodišokgadimo.**

**Tihalošo ya taodišokgadimo.**

Ka taodišokgadimo, mongwadi o eleletša tiragalo ye a kilego a e bona, ka nako ye e fetilego gomme a laodiše go ya ka fao a gopolago ka yona.

**Molekwa a ka tšweletša tše di latelago:**

- Ditiragalo tša ngwaga wa 2020.
- A ka laodiša ka Covid 19.
- Ke ka lebaka la eng di mo ama.

[50]

- 1.4 Tšeo di bonwago ke rena bafsa go di laodiša ke go kwa mpa mokhora.  
**Ke taodišokanego.**

**Tihalošo ya taodišokanego.**

Taodišokanego e laodiša tiragalo yeo e fetilego. E ka ngwalwa go tšwa lehlakoreng le lengwe le le lengwe.

**Molekwa a ka tšweletša tše di latelago:**

- Tšeo ba di bonego/tšeo di ba diragaletšego.
- Ka mokgwa wo di ba amago.
- Tšeo di ka dirwago.

[50]

- 1.5 Tša etwa ke ya tshadi pele ...! **Ke taodišokahlaahlo.**

**Tihalošo ya taodišokahlaahlo.**

Taodišo ye ga e na maikutlo a mongwadi. Yona e leka go tšweletša mahlakore a mabedi a poledišano ka go lekana. Mongwadi o hlokomela dintlha tša go fapana tša hlogo ye gomme a hlagiša dikgopolo tša go fapana ntle le go tšea lehlakore. Mongwadi a ka ba le thumo ye e itšeng mafelelong a taodišo eupša dintlha tša go thekga goba go ganetša di swanetše go lekalekana le go kwagala.

**Molekwa a ka tšweletša tše di latelago:**

- Mafapha ao a etilwego ke basadi pele.
- Tše botse tše basadi ba di dirago mafapheng ao.
- Difoka tšeo di amogelwago ke baetapele ba basadi.

**GOBA**

- Bofokodi bja basadi boetapeleng bja bona.

[50]

- 1.6 Thelebišene e sentše megopolo ya bafsa. **Ke taodišongangišano.**

**Tihalošo ya taodišongangišano.**

Ka taodišongangišano mongwadi o tšea lehlakore ka kgopolo ye e itšego goba ntlhakemo gomme a fe dintlha tša go fahlela goba go thekga maemo a gagwe. Mongwadi o swanetše go swarelela go ntlhakemo ya gagwe taodišong ka moka. Ka taodišo ye mongwadi o leka go kgodiša goba go feketša mmadi gore a kwane le kgopolo ya gagwe.

**Molekwa a ka tšweletša tše di latelago:**

- Bana ga ba sa dira mešomo ya ka gae.
- Ba gana go rongwa ge ba šetše ba e bogetše.
- Ba bona ditiragalo tša go tšhoša gomme ba di ekiša.

**GOBA**

- Ba ithuta go tšwa mananeong ao a gašwago.
- Ba ithuta maleme ao a dirišwago fao.
- Ba oketša tsebo.
- Ba ithuta go itlhamela dipapadišane le mebino yeo e binwago moo.

[50]

1.7 Seswantšho sa A. **Ke taodišotlhaloši.****Tlhalošo ya taodišotlhaloši.**

Ka taodišotlhaloši, mongwadi o hlaloša selo se sengwe gore mmadi a kgone go itemogela sona.

**Molekwa a ka tšweletša tše di latelago:**

- Mehola ya go nošetša dibjalo.
- Tlholego ya mešomo.
- Tlhohleletšo ya tlhokomelo ya temo setšhabeng.
- Go angwa ga ekonomi ya naga.

**[50]**1.8 Seswantšho sa B. **Ke taodišokanego/taodišotlhaloši.****Tlhalošo ya taodišokanego.**

Taodišokanego e laodiša tiragalo ye e fetilego. E ka ngwalwa go tšwa lehlakoreng le lengwe le le lengwe.

**Tlhalošo ya taodišotlhaloši.**

Ka taodišotlhaloši, mongwadi o hlaloša selo se sengwe gore mmadi a kgone go itemogela sona.

**Molekwa a ka tšweletša tše di latelago:**

- Mohola wa mokato wa dipere.
- Boipshino bja go bogela.
- Maikemišetšo a mokato wa dipere.
- Dipolo tša mokato wa dipere.

**[50]****PALOMOKA YA KAROLO YA A: 50**

**KAROLO YA B: DITŠWELETŠWA TŠA TIRIŠANO TŠE DITELELE****POTŠIŠO YA 2****2.1 BOITSEBIŠOPHELO LE LENGWALO LA TLALELETŠO**

Dintlha tšeo di swanetšwego go hlokomelwa ge go ngwalwa boitsebišophelo le lengwalo la tlaleletšo:

**BOITSEBIŠOPHELO**

- Maina le sefane ka botlalo.
- Tšatšikgwedi ya matswalo le lefelo.
- Nomoro ya boitsebišo.
- Tšhupabodulo ya gae le ya poso.
- Nomoro ya mogala.
- Maleme ao o ka boledišwago ka ona.
- Dithuto
- Dihlatse le nomoro tša bona tša megala.

**LENGWALO LA TLALELETŠO**

- Diaterese tša mongwadi le moamogedi di tšwelele.
- Lengwalo le lebišwe go bookelo bjoo.
- Madume/Matseno.
- Hlogo ya taba.
- Diteng e be tše dikopana tša go tšweletša mabokgoni a mongwadi.
- Registara, polelo le segalo e be tša semmušo.
- Mafetšo a maleba bjalo ka Ke nna.../Wa lena...
- Maina le sefane.
- Mosaeno

**[30]****2.2 LENGWALO LA SEMMUŠO**

Dintlha tšeo di swanetšego go hlokomelwa ge go ngwalwa lengwalo la semmušo:

- Diaterese tša mongwadi le moamogedi di tšwelele.
- Lengwalo le lebišwe go khamphani ya mašelang.
- Madume/Matseno
- Hlogo ya taba.
- Diteng e be tša kgopelo ya mašelang a go tšwetša dithuto pele.
- Registara, polelo le segalo e be tša semmušo.
- Mafetšo a maleba bjalo ka Ke nna .../Wa lena ...
- Maina le sefane.
- Mosaeno

**[30]**

### 2.3 PEGO YA SEMMUŠO

**Dintlha tšeo di swanetšego go hlokomelwa ge go ngwalwa pego:**

- E be ka lepokisaneng.
- E be le hlogo ya maleba.
- E be le letšatši, letšatšikgwele le lefelo la ditiragalo.
- E tšweletše ditiragalo.
- E tšweletše leina la mmegi.

**[30]**

### 2.4 POTŠIŠOTHERIŠANO

**Dintlha tšeo di swanetšego go hlokomelwa ge go ngwalwa potšišotherišano:**

- Go šomišwe dithekniki tša potšišotherišano.
- Go be le mmotšiši le mmotšišwa.
- Maina a diboledi a ngwalwe ka letsogong la ngele.
- Go be le dikgorwana.
- Matseno a tšweletše morero.
- Tirišo ya ditšhupasefala.
- Mmotšiši a botšiše dipotšišo tša go ikgetha.
- Mmotšišwa a arabe dipotšišo.
- Mmotšišwa a lebogwe gomme go laelanwe.

**[30]**

**PALOMOKA YA KAROLO YA B: 30**

**KAROLO YA C: DITŠWELETŠWA TŠA TIRIŠANO TŠE DIKOPANA****POTŠIŠO YA 3****3.1 PAPATŠO**

**Dintlha tšeo di swanetšego go hlokomelwa ge go ngwalwa papatšo:**

- Hlogo ya papatšo.
- Difonte tša go fapana.
- Go bapatšwa eng?
- Tshedimošo ka botlalo mabapi le setšweletšwa seo se bapatšwago.
- Mmapatši o diriša polelo ya go gokagoketša bareki.

**[20]****3.2 PUKUTŠATŠI**

**Dintlha tšeo di swanetšego go hlokomelwa ge go ngwalwa pukutšatši:**

- E be ka gare ga lepokisana.
- Tšatšikgweri le nako ya ditiragalo.
- Ditiragalo tša letšatši ka letšatši (go tloga ka letšatši la pele go fihla ka letšatši la bohlano).
- Retšistara e be ya setlwaedi.
- Ngwala ka motho wa pele.

**[20]****3.3 DITŠHUPETŠO**

**Dintlha tšeo di swanetšego go hlokomelwa ge go ngwalwa ditšhupetšo:**

Go tloga mo boemapese, tšea ka mmila wa Noko, o lebe Borwa. Sepela monabo wa dimetara tše e ka bago tše 100 o tla bona moago wa sekolo ka letsogong la ngele. Ka letsogong la go ja go bonala moago wa kereke, sokologela ka letsogong la ngele ka mmila wa Tau, o lebe Bohlabela. Sepela thwii! monabo wa dimetara tše e ka bago tše 60, o tlo lebana le ntlo ya baletadikgoro. Sokologela letsogong la go ja o lebe Borwa ka mmila wa Tlou. Sepela monabo wa dimetara tše e ka bago tše 100, o tla bona mmila wa Tšhwene ka letsogong la go ja. Sokologela go wona o lebe Bodikela, o tla bona mabenkelegoparara ka letsogong la go ja. Sepela monabo wa dimetara tše e ka bago tše 120 o tla bona moago wa kgoparara go ngwadilwe Badirelaleago. Tsena, o fihlile.

**[20]****PALOMOKA YA KAROLO YA C:****20****PALOMOKA YA TLHAHLOBO:****100**

**ELA HLOKO:**

- Diriša rubriki ye ge o swaya ditaodišo (LEPHEPHE LA 3, KAROLO YA A).
- Meputso ya 0–50 e arotšwe ka magato a mahlano a ditlhalošo.
- Mo go diteng, polelo le setaele le legato le lengwe le le lengwe la magato a ditlhalošo a mahlano le arotšwe ka dikarolwana tše pedi, e lego legato la godimo le la fase go lebeletšwe kabo ya meputso le ditlhalošo.
- Sebopego ga se sa arolwa ka legato la godimo le la fase.

**KAROLO YA A: RUBRIKI YA GO SWAYA DITAODIŠO TŠA SEPEDI LELEME TLALELETŠO LA PELE [MEPUTSO YE 50]**

| Dinyakwa  |                         | Bokgoni bja go ikgetha  | Bokgoni bja maemo   | Bokgoni bja magareng   | Bokgoni bja motheo  | Ga go bokgoni  |
|---|-------------------------|---|---|--|---|--|
| <b>DITENG LE PEAKANYO</b><br><br>(Go araba dipotšišo)<br>-Tatelano ya dikgopolo ge go dirwa peakanyo<br>-Temogo ya morero, baamogedi ba tshedimošo le dikamano<br><br><b>MEPUTSO YE 30</b><br><br><b>Diteng = 25</b><br><br><b>Peakanyo = 5</b> | <b>Legato la godimo</b> | <b>28–30</b><br>-Bokgoni bja go araba potšišo ke bja maemo a godimodimo go fetiša.<br>-Dikgopolo tše bohlale, tša go hlohla mabjoko tseo di tšwele go mahlalagading.<br>-Peakanyo le tlemagano ke tseo di ikgethilego go akaretšwa matseno, mmele le mafetšo. | <b>22–24</b><br>-Potšišo e arabilwe gabotsebotse.<br>-Dikgopolo di kgahliša kudu ebile di sepelelana le hlogo/sererwa.<br>-Peakanyo le tlemagano ya dikgopolo ke tše botsebotse go akaretšwa matseno, mmele le Mafetšo. | <b>16–18</b><br>-Karabo e a kgotsofatša.<br>-Dikgopolo di tlemagane ebile di a kgodiša.<br>-Peakanyo le tlemagano ya dikgopolo ke tše kaone go akaretšwa matseno, mmele le mafetšo.  | <b>10–12</b><br>-Tlemagano ya dikgopolo ga se ya maleba.<br>-Dikgopolo ga di tšwelele gabotse ebile ga di bontšhe boithlamelo.<br>-Tatelano le tlemagano ya dikgopolo di tšwelela gannyane. | <b>4–6</b><br>-Molekwa o tšwele tseleng kudukudu.<br>-Dikgopolo di hlakahlakane ebile ga di nepiše.<br>-Dikgopolo ga di nepiše hlogo ebile di a ipoeletša.<br>-Ga go tatelano le tlemagano ya dikgopolo. |
|   | <b>Legato la fase</b>   | <b>25–27</b><br>-Bokgoni bja go araba potšišo ke bja maemo a godimodimo.<br>-Dikgopolo tše bohlale tša go tšwa mahlalagading.<br>-Bokgoni bja maemo a godimo bja go beakanya le go tlemaganya dikgopolo go akaretšwa matseno, mmele le mafetšo.               | <b>19–21</b><br>-Potšišo e arabilwe gabotse.<br>-Dikgopolo di a kgahliša ebile di sepelelana le hlogo/sererwa.<br>-Peakanyo le tlemagano ya dikgopolo ke tše botse go akaretšwa matseno, mmele le Mafetšo.              | <b>13–15</b><br>-Potšišo e arabilwe ka mo go kgotsofatšago eupša ga se ya hlaka gabotse.<br>-Tlemagano ya dikgopolo e a kgotsofatša ebile e a kgodiša.<br>-Peakanyo le tlemagano ya dikgopolo di a kgotsofatša go akaretšwa matseno, mmele le mafetšo. | <b>7–9</b><br>-Molekwa o tšwele tseleng.<br>-Dikgopolo di hlakahlakane.<br>-Ga go peakanyo goba tlemagano ya dikgopolo yeo e tšwelelago.  | <b>0–3</b><br>-Ga go boletwe selo ka hlogo yeo e filwego.<br>-O tšwele tseleng kudukudu.<br>-Diteng ga di nepiše ebile di hlakahlakane.  |



| POLELO, MONGWALELO<br>LE PALOBOHLATSE | Legato la godimo | 14–15   | 11–12  | 8–9  | 5–6   | 0–3   |
|---------------------------------------|------------------|---|--|--|---|---|
|                                       |                  | -Segalo, retšistara, setaele le tlotlontšu di sepelelana kudukudu le morero, baamogedi le dikamano.<br>-Polelo ke ya boitshepo, ya go nona, ya maatlakgogedi.<br>-Polelo e na le segalo sa go ba le maatlakgogedi ebile e nonne ka mebolelwana ya go kgahliša.<br>-Ga go na le ge e ka ba phošwana e tee ya popopolelo le mopeleto.<br>-Polelo e beakantšwe ka bokgwari bja maemo a godimodimo. | -Segalo, retšistara, setaele le tlotlontšu di sepelelana gabotsebotse le morero, baamogedi le dikamano.<br>-Polelo e na le maatla, ya segalo sa maleba.<br>-Diphošo tša popopolelo le mopeleto ga se tše kae<br>-Polelo e beakantšwe gabotsebotse. | -Segalo, retšistara, setaele le tlotlontšu di sepelelana gabotse le morero, baamogedi le dikamano.<br>-Tirišo ya maleba ya polelo e dira gore molaetša o kwagale.<br>-Segalo ke sa maleba.<br>-Mebolelwana e dirišitšwe go godiša boleng bja diteng. | -Segalo, retšistara, setaele le tlotlontšu di sepelelana gannyane le morero, baamogedi le dikamano.<br>-Tirišo ya polelo ke ya motheo.<br>-Segalo le mošito ga se tša maleba.<br>-Tlotlontšu ke ye nnyane kudu. | -Polelo ga e kwešišagale.<br>-Segalo, retšistara, setaele le tlotlontšu ga di sepelelane le morero, baamogedi le dikamano.<br>-Tlotlontšu ke ye nnyane kudukudu moo e lego gore e dira gore ditaba di se kwešišagale. |
| MEPUTSO YE 15                         | Legato la fase   | 13  | 10   | 7  | 4   |   |
|                                       |                  | -Polelo ya maemo a godimodimo ya go ba le segalo se maatla.<br>-Ga go na le ge e ka ba phošwana e tee ya popopolelo goba mopeleto.<br>-Polelo e beakantšwe ka bokgwari.   | -Polelo ke ya maemo a godimo ya go ba le maatlakgogedi.<br>-Segalo ke sa maleba sa go ba le maatlakgogedi.<br>-Diphošwana tše nnyane tša popopolelo le mopeleto.<br>-Polelo e beakantšwe gabotse.  | -Tirišo ya polelo e a kgotsofatša eupša e na le diphošo.<br>-Segalo se a kgotsofatša eupša mebolelwana ga se ya dirišwa o kaalo.   | -Polelo ga e kgotsofatše.<br>-Ga go phapantšho ya mafoko.<br>-Tlotlontšu ga se ye kaalo.  |   |
| SEBOPEGO                              |                  | 5   | 4  | 3  | 2   | 0–1   |
|                                       |                  | -Tšwetšopele ya sererwa ke ya maemo a godimodimo.<br>-Tlhalošo ya dikgopolo ke ya maemo a godimodimo.<br>-Tlhamo ya mafoko le ditemana ke ya go ikgetha, ya maemo a godimodimo.   | -Tatelano ye botse ya tšwetšopele ya dintlha.<br>-Tlemagano ye botse ya dintlha le dikgopolo.<br>-Mafoko le ditemana di beakantšwe ka makgethe.  | -Dintlha tša maleba di tšweleditšwe.<br>-Mafoko le ditemana di hlamegile gabotse.<br>-Taodišo e a kwagala.   | -Dintlha tša maleba ga se tše kae.<br>-Mafoko le ditemana di na le diphošo.<br>-Taodišo e a kwagala eupša e na le mafokodi.   | -Dintlha tša maleba ga di gona.<br>-Mafoko le ditemana di fošagetše.<br>-Taodišo ga e kwagale.  |
| MEPUTSO YE 5                          |                  |   |  |  |   |   |

**KAROLO YA B: RUBRIKI YA GO SWAYA DITŠWELETŠWA TŠE TELELE TŠA TIRIŠANO TŠA SEPEDI LELEMETLALELETŠO LA PELE [MEPUTSO YE 30]**

| <b>Dinyakwa</b>  | <b>Bokgoni bja go ikgetha</b>  | <b>Bokgoni bja maemo</b>  | <b>Bokgoni bja magareng</b>  | <b>Bokgoni bja motheo</b>  | <b>Ga go bokgoni</b>   |
|--|--|---|--|--|--|
| <b>DITENG, PEAKANYO LE SEBOPEGO</b><br><br>(Go araba dipotšišo le dikgopolo)<br>-Tatelanyo le peakanyo ya dikgopolo<br>-Morero, baamogedi, dinyakwa/dipharologantšho le dikamano<br><br><b>MEPUTSO YE 18</b><br><br><b>Diteng = 14</b><br><b>Peakanyo = 2</b><br><b>Sebopego = 2</b><br><br><b>(Lengwalo =Sebopego =4)</b>                           | <b>15–18</b><br><br>-Bokgoni bja go araba potšišo ke bja maemo a godimodimo go fetiša.<br>-Dikgopolo ke tše bohlae tša go tšwa mahlalagading.<br>-Tsebo ye e tseneletšego ya dinyakwa tša mohuta wa setšweletšwa.<br>-Ditaba di nepiša setšweletšwa thwi.<br>-Tlemagano ya diteng le dikgopolo ke ya maemo a godimo.<br>-Tihalošo ya ditaba ke ya maemo a godimo ebile e thekga sererwa.<br>-Sebopego ke sa maleba sa go sepelelana le setšweletšwa. | <b>11–14</b><br><br>-Bokgoni bjo bobotsebotse bja go araba potšišo bjo bo laetšago tsebo ye botse ya mohuta wa setšweletšwa.<br>-Ditaba di nepiša setšweletšwa.<br>-Molekwa ga se a tšwa tseleng.<br>-Tlemagano ya diteng le dikgopolo ke ye botse.<br>-Tihalošo ya ditaba ke ye botse ebile e thekga sererwa.<br>-Sebopego ke sa maleba eupša se na le diphošwana di se kae. | <b>8–10</b><br><br>-Bokgoni bja go kgotsofatša bja go araba potšišo bja go laetša tsebo ya mohuta wa setšweletšwa.<br>-Go na le nepišo eupša go na le go tšwa tseleng gannyane.<br>-Tlemagano ya dikgopolo le dikamano e a kgotsofatša.<br>-Tihalošo ya ditaba e a kgotsofatša ebile e thekga sererwa.<br>-Sebopego ke sa maleba eupša se na le diphošo tše dintšinyana. | <b>5–7</b><br><br>-Bokgoni bja motheo bja go araba potšišo bja go laetša tsebo ye nnyane ya dinyakwa tša mohuta wa setšweletšwa.<br>-Go na le nepišo ye nnyane ya setšweletšwa eupša go na le go tšwa tseleng.<br>-Tlemagano ya diteng le dikgopolo ga se ye kaalo.<br>-Tihalošo ya ditaba ke ya motheo ebile e thekga sererwa gannyane.<br>-Ga se a šomiša melao ya sebopego ka tshwanelo.<br>-Go tlogetšwe dintlha tše bohlokwa. | <b>0–4</b><br><br>Karabo ga e laetše tsebo le ye nnyane ya mohuta wa setšweletšwa.<br>-Molaetša ga o tšwelele gabotse ka ge molekwa a tšwelele tseleng kudukudu.<br>-Ga go tlemagano ya diteng le dikgopolo<br>-Ditaba di hlalošwa gannyane.<br>-Sebopego sa setšweletšwa ga se sona.      |
| <b>POLELO, MONGWALELO LE PALOBOHLATSE</b><br><br>-Segalo, retšistara, mongwalelo, morero, baamogedi le dikamano<br>-Tirišo ya polelo le melawana kgetho ya mantšu<br>-Maswao le mopeleto<br><br><b>MEPUTSO YE 12</b><br><b>Polelo = 8</b><br><b>Mongwalelo = 2</b><br><b>Padišišobohlatse = 2</b><br><b>(Lengwalo= Mongwalelo=1 Palabohlatse =1)</b> | <b>10–12</b><br><br>-Segalo, retšistara, mongwalelo le tlotlontšu di sepelelana gabotsebotse le morero, baamogedi le dikamano.<br>-Polelo e nepagetše ebile e hlamegile gabotse.<br>-Ga go na le ge e ka ba phošo e tee.   | <b>8–9</b><br><br>-Segalo, retšistara, mongwalelo le tlotlontšu di sepelelana gabotse le morero, baamogedi le dikamano.<br>-Polelo ga e na diphošo tša popopolelo ebile e hlamegile gabotse.<br>-Tlotlontšu ke ye ntši.<br>-Gantši ga go diphošo.   | <b>6–7</b><br><br>-Segalo, retšistara, mongwalelo le tlotlontšu di sepelelana le morero, baamogedi le dikamano.<br>-Diphošo tša popopolelo ga se tše ntši.<br>-Tlotlontšu ke yeo e lekanetšego.<br>-Diphošwana tšeo di lego gona ga di fetoše molaetša.  | <b>4–5</b><br><br>-Segalo, retšistara, mongwalelo le tlotlontšu ga di sepelelane gabotse le morero, baamogedi le dikamano.<br>-Popopolelo ga se yeo e nepagetšego ebile e tletše ka diphošo.<br>-Tlotlontšu ga se ye ntši.<br>-Molaetša o a tšwelela eupša o arošitšwe.  | <b>0–3</b><br><br>-Segalo, retšistara, mongwalelo le tlotlontšu ga di sepelelane le morero, baamogedi le dikamano.<br>-Sengwalo se tletše ka diphošo ebile se hlakahlakane.<br>-Tlotlontšu yeo e lego gona ga e sepelelane le morero le ga nnyane<br>-Molaetša ga o tšwelele le ga nnyane. |

**KAROLO YA C: RUBRIKI YA GO SWAYA DITŠWELETŠWA TŠE KOPANA TŠA TIRIŠANO TŠA SEPEDI LELEMETLALELETŠO LA PELE [MEPUTSO YE 20]**

| <b>Dinyakwa</b>  | <b>Bokgoni bja go ikgetha</b>  | <b>Bokgoni bja maemo</b>  | <b>Bokgoni bja magareng</b>   | <b>Bokgoni bja motheo</b>  | <b>Ga go bokgoni</b>  |
|--|--|---|---|--|---|
| <b>DITENG, PEAKANYO LE SEBOPEGO</b><br><br>(Go araba dipotšišo le dikgopolo)<br>-Tatelano le peakanyo ya dikgopolo<br>-Morero, baamogedi, dinyakwa/dipharologantšho le dikamano<br><br><b>MEPUTSO YE 12</b><br><br><b>Diteng = 08</b><br><b>Peakanyo = 02</b><br><b>Sebopego = 02</b>        | <b>10–12</b><br><br>-Bokgoni bja go araba potšišo ke bja maemo a godimodimo go fetiša.<br>-Dikgopolo ke tše bohlae tša go tšwa mahlalagading.<br>-Tsebo ye e tseneletšego ya dinyakwa tša mohuta wa setšweletšwa.<br>-Ditaba di nepiša setšweletšwa thwi.<br>-Tlemagano ya diteng le dikgopolo ke ya maemo a godimo.<br>-Tihalošo ya ditaba ke ya maemo a godimo ebile e thekga sererwa.<br>-Sebopego ke sa maleba sa go sepelelana le setšweletšwa. | <b>8–9</b><br><br>Bokgoni bjo bobotsebotse bja go araba potšišo bjoo bo laetšago tsebo ye botse ya mohuta wa setšweletšwa.<br>-Ditaba di nepiša setšweletšwa.<br>-Molekwa ga se a tšwa tseleng.<br>-Tlemagano ya diteng le dikgopolo ke ye botse.<br>-Tihalošo ya ditaba ke ye botse ebile e thekga sererwa.<br>-Sebopego ke sa maleba eupša se na le diphošwana di se kae. | <b>6–7</b><br><br>-Bokgoni bja go kgotsofatša bja go araba potšišo bja go laetša tsebo ya mohuta wa setšweletšwa.<br>-Go na le nepišo eupša go na le go tšwa tseleng gannyane.<br>-Tlemagano ya dikgopolo le dikamano e a kgotsofatša.<br>-Tihalošo ya ditaba e a kgotsofatša ebile e thekga sererwa.<br>-Sebopego ke sa maleba eupša se na le diphošo tše dintšinyana. | <b>4–5</b><br><br>-Bokgoni bja motheo bja go araba potšišo bja go laetša tsebo ye nnyane ya dinyakwa tša mohuta wa setšweletšwa.<br>-Go na le nepišo ye nnyane ya setšweletšwa eupša go na le go tšwa tseleng.<br>-Tlemagano ya diteng le dikgopolo ga se ye kaalo.<br>-Tihalošo ya ditaba ke ya motheo ebile e thekga sererwa gannyane.<br>-Ga se a šomiša melao ya sebopego ka tshwanelo.<br>-Go tlogetšwe dintlha tše bohlokwa. | <b>0–3</b><br><br>-Karabo ga e laetše tsebo le ye nnyane ya mohuta wa setšweletšwa.<br>-Molaetša ga o tšwelele gabotse ka ge molekwa a tšwele tseleng kudukudu.<br>-Ga go tlemagano ya diteng le dikgopolo.<br>-Ditaba di hlalošwa gannyane.<br>-Sebopego sa setšweletšwa ga se sona.       |
| <b>POLELO, MONGWALELO LE PALOBOHLATSE</b><br>-Segalo, retšistara, mongwalelo, morero, baamogedi le dikamano<br>-Tirišo ya polelo le melawana<br>-Kgetho ya mantšu<br>-Maswao le mopeleto<br><br><b>MEPUTSO YE 8</b><br><b>Polelo = 4</b><br><b>Mongwalelo = 2</b><br><b>Palobohlatse = 2</b> | <b>7–8</b><br><br>Segalo, retšistara, mongwalelo le tlotlontšu di sepelelana gabotsebotse le morero, baamogedi le dikamano.<br>-Polelo e nepagetše ebile e hlamegile gabotse.<br>-Ga go na le ge e ka ba phošo e tee.  | <b>5–6</b><br><br>-Segalo, retšistara, mongwalelo le tlotlontšu di sepelelana gabotse le morero, baamogedi le dikamano.<br>-Polelo ga e na diphošo tša popopolelo ebile e hlamegile gabotse.<br>-Tlotlontšu ke ye ntši.<br>-Gantši ga go diphošo.   | <b>4</b><br><br>Segalo, retšistara, mongwalelo le tlotlontšu di sepelelana le morero, baamogedi le dikamano.<br>-Diphošo tša popopolelo ga se tše ntši.<br>-Tlotlontšu ke yeo e lekanetšego.<br>-Diphošwana tšeo di lego gona ga di fetoše molaetša.  | <b>3</b><br><br>-Segalo, retšistara, mongwalelo le tlotlontšu ga di sepelelana gabotse le morero, baamogedi le dikamano.<br>-Popopolelo ga se yeo e nepagetšego ebile e tletše ka diphošo.<br>-Tlotlontšu ga se ye ntši.<br>-Molaetša o a tšwelela eupša o arošitšwe.  | <b>0–2</b><br><br>-Segalo, retšistara, mongwalelo le tlotlontšu ga di sepelelana le morero, baamogedi le dikamano.<br>-Sengwalo se tletše ka diphošo ebile se hlakahlakane.<br>-Tlotlontšu yeo e lego gona ga e sepelelane le morero le ga nnyane.<br>-Molaetša ga o tšwelele le ga nnyane. |